

Compensating Blessings

By Bishop Gérald Caussé
Presiding Bishop

Iganti nga mga Panalangin

Ni Bishop Gérald Caussé
Presiding Bishop

April 2025 general conference

While many circumstances in life may be beyond our control, none of us is beyond the reach of the Lord's infinite blessings.

Serving in the Presiding Bishopric, I have had the privilege of meeting Latter-day Saints around the world in a variety of places and cultures. I have been continually inspired by your abiding faith and devotion to the Lord Jesus Christ. Yet I have also been moved by the diverse and often difficult circumstances many of you face—challenges such as illness, disability, limited resources, fewer opportunities for marriage or education, abuse by others, and other limitations or constraints. At times, these trials may seem to hinder your progress and challenge your genuine efforts to live the gospel fully, making it more difficult to serve, worship, and fulfill sacred duties.

My dear friends, if you ever feel limited or disadvantaged by the circumstances of your life, I want you to know this: The Lord loves you personally. He knows your circumstances, and the door to His blessings remains wide open to you no matter the challenges you face.

I have learned this truth through a personal experience that, though seemingly insignificant, left a lasting impression on me. At the age of 22, while serving in the French Air Force in Paris, I was thrilled to learn that Elder Neal A. Maxwell,

Samtang daghang sirkumstansiya sa kinabuhi dili nato makontrol, walay usa kanato nga dili maabtan sa walay kinutoban nga mga panalangin sa Ginoo.

Sa pagserbisyo sa Presiding Bishopric, na-kaangkon ko og kahigayonan nga makahimamat og mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibotan sa nagkalainlaing lugar ug mga kultura. Kanunay kong nadasig sa inyong malungtaron nga hugot nga pagtuo ug debosyon ngadto ni Ginooong Jesukristo. Apan natandog ko sa lahi-lahi ug kasagaran lisod nga mga sirkumstansiya nga giatubang sa kadaghanan ninyo—mga hagit sama sa sakit, kakulangan, limitado nga kapanguhaan, diyotay nga mga oportunidad sa pagminyo o edukasyon, pag-abuso sa uban, ug ubang mga limitasyon o pagpugong. Usahay, kini nga mga hagit daw makapugong sa inyong pag-uswag ug mohagit sa inyong tinuod nga mga paningkamot nga magpuyo sa ebanghelyo sa hingpit, nga mas makapalisod sa pagserbisyo, pagsimba, ug pagtuman sa sagradong mga katungdanan.

Akong minahal nga mga higala, kon ugaling gibati ninyo nga limitado o walay bintaha tungod sa mga kahimtang sa inyong kinabuhi, gusto ko nga mahibaloan ninyo kini: Ang Ginoo personal nga nahigugma kaninyo. Siya nahibalo sa inyong mga sirkumstansiya, ug ang mga pultahan sa Iyang mga panalangin magpabiling bukas kaayo bisan unsa pa ang mga hagit nga inyong giatubang.

Akong nakat-onan kini nga kamatuoran pinaagi sa personal nga kasinatian nga, bisan daw dili mahinungdanon, nagbilin og mahangtorong impresyon ngari kanako. Sa edad nga 22, samtang nagserbisyo sa French Air Force didto sa

an Apostle of the Lord, would be speaking at a conference on the Champs-Élysées. However, just before the event, I received orders to drive a senior officer to the airport at the exact time the conference was set to take place.

I was disappointed. But determined to attend, I dropped the officer off and rushed to the conference. After finding a parking spot, I sprinted down the Champs-Élysées to the meeting place and arrived breathless with only five minutes left before the meeting ended. Just as I entered, I heard Elder Maxwell say, “I will now give you an apostolic blessing.” In that instant, I had a beautiful, unforgettable spiritual experience. I was overcome by the Spirit, and the words of the blessing seemed to penetrate every fiber of my soul as though they were meant just for me.

What I experienced that day was a small yet powerful manifestation of a comforting aspect of God’s plan for His children: When circumstances beyond our control prevent us from fulfilling the righteous desires of our hearts, the Lord will compensate in ways that allow us to receive His promised blessings.

This reassuring truth is grounded in three key principles found in the restored gospel of Jesus Christ:

God loves each of us perfectly. “He inviteth [us] all to come unto him and partake of his goodness.” His plan of redemption ensures that everyone, without exception, will be granted a just opportunity to one day receive the blessings of salvation and exaltation.

Because God is both just and merciful and His plan is perfect, He will not hold us accountable for things beyond our control. Elder Neal A. Maxwell explained that “God ... takes into merciful account not only our desires and our performance, but also the degrees of difficulty which our varied circumstances impose upon us.”

Through Jesus Christ and His Atonement, we can find the strength to endure and ultimately

Paris, naghinam-hinam ko sa pagkahibalo nga si Elder Maxwell, usa ka Apostol sa Ginoo, mamulong sa usa ka komperensiya didto sa Champs-Élysées. Hinuon, sa wala pa ang kalihokan, nakadawat ko og mga sugo sa paghatod og senyor nga opisyal ngadto sa airport sa eksaktong oras nga mahitabo ang komperensiya.

Nasagmuyo ko. Apan determinado nga motambong, akong gihatod ang opisyal ug paspas nga miadto sa komperensiya. Human makakita og kaparkingan, midagan ko sa Champs-Élysées ngadto sa dapit sa miting ug miabot nga naghangos apan singko minutos na lang sa dili pa matapos ang miting. Sa pagsulod gyod nako, akong nadungog si Elder Maxwell nga nagsulti, “Ako karon mohatag kaninyo og apostolikanhong panalangin.” Dihadiha dayon, nakabaton ko og maanindot, dili hikalmantan nga espirituwal nga kasinatian. Gidaog ko sa Espiritu ug ang mga pulong sa panalangin ingon og midulot sa matag lanot sa akong kalag sama nga gitumong kadto ngari lamang kanako.

Ang akong nasinati niadtong adlaw gamay lamang apan gamhanan nga pagpamatuod sa makahupay nga aspeto sa plano sa Dios alang sa Iyang mga anak: Kon ang mga sirkumstansiya nga dili nato makontrol mopugong nato sa pagtuman sa matarong nga mga tinguha sa atong kasingkasing, ang Ginoo moganti sa mga paagi nga motugot nato sa pagdawat sa Iyang gisaad nga mga panalangin.

Kining makahatag og pagsalig nga kamatuoran nagsukad sa tulo ka baroganan nga makita diha sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo:

Ang Dios hingpit nga nahigugma kanato. “Siya nagdapit [kanatong] tanan sa pagduol ngadto kaniya ug sa pag-ambit sa iyang kaayo.” Ang Iyang plano sa pagtubos moseguro nga ang tanan, walay gipili, mohatag og kahigayonan aron usa ka adlaw niana makadawat sa mga panalangin sa kaluwasan ug kahimayaan.

Tungod kay makiangayon ug maluluy-on ang Dios ug hingpit ang Iyang plano, dili Siya mobasol nato sa mga butang nga dili nato makontrolar. Si Elder Neal A. Maxwell mipasabot nga ang “Dios ... mokonsiderar sa maluluy-on paagi dili lamang sa atong mga tinguha ug sa atong mga kahimoan, apan usab sa gibug-aton sa kalisod nga gipahamtang kanato sa atong magkalahi nga mga sirkumstansiya.”

Pinaagi ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula, makakaplag kita sa kalig-on aron makalahutay

overcome all of life's challenges. As Alma taught, the Savior took upon Himself not only the sins of the repentant but also "the pains and the sicknesses of his people" and "their infirmities." Thus, beyond redeeming us from our mistakes, the Lord's mercy and grace sustain us through injustices, deficiencies, and limitations imposed by our mortal experience.

Receiving these compensating blessings comes with certain conditions. The Lord asks us to do "all we can" and to "offer [our] whole souls as an offering unto him." This requires a deep desire, a sincere and faithful heart, and our utmost diligence in keeping His commandments and aligning our will with His.

When our earnest efforts fall short of our aspirations due to circumstances beyond our control, the Lord still accepts the desires of our hearts as a worthy offering. President Dallin H. Oaks taught, "We will be blessed for the righteous desires of our hearts even though some outside circumstance has made it impossible for us to carry those desires into action."

As the Prophet Joseph Smith worried about his brother Alvin, who had died without receiving essential gospel ordinances, he received this comforting revelation: "All that shall die henceforth without a knowledge of [the gospel], who would have received it with all their hearts, shall be heirs of [the celestial kingdom of God]." The Lord then added, "For I, the Lord, will judge all men according to their works, according to the desire of their hearts."

What matters to the Lord is not merely whether we are able but whether we are willing to do all we can to follow Him as our Savior.

A friend once comforted a young missionary grieving over his early release due to health reasons, despite his sincere prayers and earnest desire to serve. This friend shared a scripture in

ug sa kataposan makabuntog sa tanang mga hagit sa kinabuhi. Si Alma nagtudlo nga, gipas-an sa Manluluwas dili lamang ang mga sala sa mahinulsolon apan usab "ang mga sakit ug mga balatian sa Iyang katawhan" ug ang "ilang mga kahuyang." Mao nga, labaw pa sa pagtubos kanato gikan sa atong mga sayop, ang kaluoy ug grasya sa Ginoo magauban kanato latas sa mga walay kaangayan, mga pagkulang, ug mga limitasyon nga gipahamtang sa atong mortal nga kasinatian.

Ang pagdawat niining giganti nga mga panalangin adunay piho nga mga kondisyon. Ang Ginoo naghangyo kanato sa pagbuhat sa "tanang nga atong mabuhay" ug "itanyag ang [atong] tibuok nga mga kalag isip usa ka halad ngadto kaniya." Nagkinahanglan kini og lawom nga tinguha, sinsero ug matinud-anon nga kasingkasing, ug sa atong labing makugihon nga pagsunod sa Iyang mga sugo ug pagpasubay sa atong kabubut-on ngadto Kaniya.

Kon ang atong labing matinguhaong mga paningkamot dili makaabot sa atong mga pangandoy tungod sa mga sirkumstansiya nga dili nato mapugngan, ang Ginoo modawat gihapon sa mga tinguha sa atong kasingkasing isip usa ka takos nga halad. Si Presidente Dallin H. Oaks mitudlo nga, "Mapanalanginan kita sa matarong nga mga tinguha sa atong kasingkasing bisan kon ang ubang sirkumstansiya sa gawas nakapahimong imposible nga atong malihok kana nga mga tinguha."

Samtang si Propeta Joseph Smith naguol mahitungod sa iyang igsoong lalaki nga si Alvin, kinsa namatay nga wala makadawat sa kinahanglanon nga mga ordinansa sa ebanghelyo, nakadawat siya niining makahupay nga pagpadayag: "Tanang kinsa namatay, nga walay kahibalo [sa ebanghelyo], kinsa unta makadawat niini kon sila gitugotan pa sa pagpabilin, mahimo nga manununod [sa celestial nga gingharian sa Dios]." Midugang ang Ginoo, "Kay Ako, ang Ginoo, mohukom sa tanang nga mga tawo sumala sa ilang mga buhat, sumala sa tinguha sa ilang mga kasingkasing."

Ang mahinungdanon sa Ginoo dili lamang kon kitamakahimo apan kon kitaandam nga mobuhat sa tanang nga atong mabuhay aron mosunod sa atong Manluluwas.

Usa ka higala sa usa ka higayon mihupay sa usa ka batan-ong misyonaryo nga naguol sa iyang sayo nga pagkahuman tungod sa mga problema sa kahimsog, bisan pa sa iyang sinsero

which the Lord declared that when His children “go with all their might” and “cease not their diligence” to fulfill His commandments, “and their enemies [which may include adverse circumstances in our lives] hinder them from performing that work, behold, it behooveth me to require that work no more at the hands of those [people], but to accept of their offerings.”

My friend testified to this young man that God knew he had given his very best in answering the call to serve. He assured him that the Lord had accepted his offering and that the blessings promised to all faithful missionaries would not be withheld.

The Lord’s compensating blessings often come through the kindness and service of others who help us accomplish what we cannot do on our own. I remember a time when, living far from one of our daughters in France, we felt helpless to assist her after a difficult delivery. That same week our ward in Utah sought help for a mother who had just given birth to twins. My wife, Valérie, volunteered to bring a meal for her, with a prayer in her heart for both this new mother and our daughter in need. Soon after, we learned that the sisters in our daughter’s ward in France had organized to provide meals for her family. To us, God had answered our prayers, sending His angels to bring comfort when we couldn’t.

When facing limitations and challenges, may we recognize our own blessings—our gifts, resources, and time—and use them to serve those in need. In doing so, we will not only bless others but invite healing and compensation into our own lives.

One of the most powerful ways we may contribute to God’s compensating blessings is through the vicarious work we do for our ancestors in the house of the Lord. As we perform or

nga mga pag-ampo ug matinud-anong tinguha sa pagserbisyo. Kini nga higala mipakigbahin og kasulatan diin ang Ginoo mipahayag nga kon ang Iyang mga anak “moliok sa tibuok nilang kusog” ug “dili mohunong sa ilang kakugi” sa pagtuman sa Iyang mga sugo, “ug ang ilang mga kaaway [nga tingali maglakip sa sukwa-hi nga mga sirkumstansiya sa atong kinabuhi] mopugong kanila sa paghimo niana nga buhat, tan-awa, akong kabubut-on nga dili na mangayo niana nga buhat gikan sa mga kamot sa [mga tawo], hinuondawaton ang ilang mga halad

Ang akong higala mipamatuod ngadto nianing batan-ong lalaki nga ang Dios nahibalo nga iyang nahatag ang labing maayo sa pagtubag sa tawag sa pagserbisyo. Siya mipasalig kaniya nga ang Ginoo midawat sa iyang halad ug nga ang mga panalangin nga gisaad ngadto sa matinud-anong mga misyonaryo dili ihikaw.

Ang iganti sa Ginoo nga mga panalangin sa kasagaran moabot pinaagi sa kabuotan ug serbisyo sa uban nga motabang nato sa paghimo nianang dili nato mahimo nga kita ra. Nakahinumdom ko sa panahon nga, nagpuyo nga layo sa usa sa among mga anak nga babaye didto sa France, gibati namo nga walay mahimo sa pagtabang niya human sa malisod nga pagpanganak. Sa samang semana ang among ward sa Utah nangayo og tabang alang sa usa ka inahan nga bag-ohay lang nanganak og kaluha. Ang akong asawa, si Valérie, miboluntaryo nga magdala og pagkaon para niya—nag-ampo sulod sa iyang kasingkas-ing alang niining bag-ong inahan ug sa among anak nga babaye nga nanginahanglan. Sa wala madugay, nahibaloan namo nga ang mga sister sa ward sa among anak didto sa France nag-organisar aron sa paghatag og mga pagkaon sa iyang pamilya. Para namo, ang Dios mitubag sa among mga pag-ampo, nagpadala og mga anghel aron modala og kahupay nga dili namo mahimo.

Kon mag-atubang og mga limitasyon ug mga hagit, hinaot nga atong pasalamatang atong-kaugalingong mga panalangin—atong mga gasa, mga kapanguhaan, ug panahon—ug gamiton kini aron sa pagserbisyo niadtong nanginahanglan. Sa pagbuhat niini, dili lamang kita makapanalangin sa uban apan magdapit og pagkaayo ug ganti ngadto sa atong kaugalingong kinabuhi.

Usa sa labing gamhanan nga mga paagi nga makasalmot kita sa iganti nga mga panalangin sa Dios mao ang pinaagi sa pangrepresentar nga buhat nga atong himoon alang sa atong mga

dinances on their behalf, we actively participate in the Lord's great work of salvation, using our gifts and abilities to provide blessings to those who did not have the opportunity to receive them during their mortal lives.

The loving service we offer in holy temples reminds us that the Savior's grace extends beyond this life. In the life to come, we may be given new opportunities to accomplish what we could not do in this mortal life. Speaking to sisters who had not yet found an eternal companion, President Lorenzo Snow lovingly said: "There is no Latter-day Saint who dies after having lived a faithful life who will lose anything because of having failed to do certain things when opportunities were not furnished him or her. ... They will have all the blessings, exaltation and glory that any man or woman will have who had this opportunity."

This message of hope and comfort is for all of us, children of God. None of us can escape the challenges and limitations of mortality. After all, we are all born with an inherent incapacity to save ourselves. Yet we have a loving Savior, and "we know that it is by [His] grace that we are saved, after all we can do."

I testify that while many circumstances in life may be beyond our control, none of us is beyond the reach of the Lord's infinite blessings. Through His atoning sacrifice, the Savior will compensate for every inability and injustice if we offer our whole souls to Him. In the name of Jesus Christ, amen.

katigulangan sulod sa balay sa Ginoo. Samtang magpahigayon kita og mga ordinansa alang kanila, kita aktibong makaapil sa dakong buhat sa Ginoo alang sa kaluwasan, gamit ang atong mga gasa ug mga abilidad sa paghatag og mga panalangin niadtong wala makabaton og kahigayonan nga makadawat niini atol sa ilang mortal nga kinabuhi.

Ang mahigugmaon nga serbisyo nga atong gihalad diha sa balaan nga mga templo mopahinumdom nato nga ang grasya sa Manluluwas magpadayon lapas niining kinabuhia. Sa kinabuhi nga umaabot, mahimong hatagan kita og bag-ong mga oportunidad sa pagtuman nianang dili nato mahimo niining mortal nga kinabuhi. Namulong ngadto sa mga sister nga wala pa makakaplag og mahangtorong kauban, si Presidente Lorenzo Snow mahigugmaong miingon: "Walay Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa human sa pagpuyo og matinud-anon nga kinabuhi nga namatay nga mawagtangan og bisan unsa tungod sa kapakyas sa pagbuhat og piho nga mga butang kon ang mga oportunidad wala mahatag kaniya. ... Sila makadawat sa tanang panalangin, kahimayaan ug himaya nga madawat ni bisan kinsa nga lalaki o babaye nga aduna niini nga oportunidad."

Kini nga mensahe sa paglaom ug kahupayan alang kanatong tanan, mga anak sa Dios. Walay usa kanato nga makalingkawas sa mga hagit ug mga limitasyon sa mortalidad. Human sa tanan, kitang tanan natawo nga nakapanunod og katigulangan sa kapasidad sa pagluwas sa atong kaugalingon. Sa gihapon kita adunay mahigugmaong Manluluwas, ug "[kita] nasayod nga pinaagi sa [Iyang] grasya [kita] maluwas, human sa tanan nga atong mabuhay."

Ako mopamatuod nga samtang daghang sirkumstansiya sa kinabuhi dili nato makontrolar, walay usa kanato nga dili maabot sa walay kinutoban nga mga panalangin sa Ginoo. Pinaagi sa Iyang maulaon nga sakripisyo, ang Manluluwas mohatag og tabang alang sa matag kakulangan sa abilidad ug kawalay kaangayan kon atong ihalad ang atong tibuok nga kalag ngadto Niya. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.